

Adesua 1: Onyankopɔn Yɛade Pa

Asem Titiriw

Onyankopɔn na ɔboɔ biribiara, na ɔyɛ me ne wo sɛ yɛyɛ ne tebea.

Kyerɛw Kronkron a Egyina Ho

Genesis 1-2:3

Kyerɛwsem

“Yɛn Awurade ne Nyankopɔn; wofata sɛ wunya anuonyam, nidi ne tumi, efisɛ, wo na wobɔɔ nneɛma nyinaa” (Yohane Adiyisem 4:11a NA-TWI).

Nneɛma a Wopɛ sɛ Mmofra No Sua:

- Mmofra no bekyɛ wɔn sohwɛfo sɛnea Onyankopɔn bɔɔ biribiara ne sɛ nea ɔyɛ nyinaa yɛ papa.
- Mmofra no betɛ ase sɛ nnipa yɛ Onyankopɔn animdefo na ɔyɛ wɔn dɛ paa.
- Mmofra no behyɛ ase asusuw ho sɛnea nnipa betumi ayɛ Onyankopɔn suban ho mfaso.

Nneema a Wopɛ Ma Nketenkete Kuw:

- ☐ Bible
- ☐ Abodin kɔkɔɔ (name tags)
- ☐ Aduan kakra ma baako pɔtee baako

Dwumadi: M'abɔde a Mepe Paa

- ☐ Krataa kɔkɔɔ, baako pɔtee baako
- ☐ Kɔlɔ (crayons) anaa mpena nsem (markers)

Dwumadi: Mframa Mmiror Ho Nsusuanso

- ☐ Mframa (mirror) anaa mfonini
- ☐ (Sɛ ɛhia a) kanea ketewa anaa fon kanea

Dwumadi: "Heads Up" (Bɔade Nyinaa Ho Nsem)

- ☐ Krataa a wɔatintim 1, baako pɔtee baako

Twa Onyankopɔn Yeade Ho Mfonini

- ☐ Krataa, baako pɔtee baako
- ☐ Mpena nsem (markers)

Dwumadi: Senea Metumi Aye Onyankopɔn Mframa

- ☐ Krataa a wɔatintim 2, baako pɔtee baako

Nneema a Wopɛ Ma Ɔkɛse Kuw:

- ☐ Bible

Sɛ Wopɛ Sɛ Wokyere Ɔsem No – Pɔtee 2

- ☐ Kanea ketewa (anaa fon kanea)
- ☐ Asanka a nsu wɔ mu
- ☐ Nnua mmoa akɔa
- ☐ Mframa (mirror)

Nneema a Wɔhia Ama Agoro no:

Agoro: Abɔdeɛ Hwehwe

- ☐ Si stations anaa sie nneema wɔ adan mu a ɛkyere da biara mu abɔdeɛ:
- ☐ Flashlight (ma kanea)
- ☐ Bowls a wɔde nsuo (ma ɔsoro)

Agoro: "Eye Pa" Abɔdeɛ

- ☐ Kɔmpuuta anaa nneema a ɛtumi ye nnwom
- ☐ Nnwom a wɔbeto na abɔfra no asɔre agyigye

Agoro: Abɔdeɛ Cup Stack

- ☐ Plastik nkuto a wɔakyerew abɔdeɛ nneema so (te sɛ "Kanea," "Ɔsoro," "Nua," ne nea ɛkeka ho)
- ☐ Timer anaa stopwatch

Agoro: Abɔdeɛ Sɔre-sɔre

- ☐ Nsɛnkyerɛnne kɛsɛ anaa mfonini a ɛda da biara ho adi (Da 1: Kanea, Da 2: Ɔsoro, ne nea ɛkeka ho)
- ☐ Nneɛma a wobetumi de aka ho sɛ flashlight, mmerɛw mmoa, ntama kɔkɔɔ (scarf), wodi ho nsem

Agorɔ: Abɔdeɛ Nhyehyɛ Relay

- ☐ Kaad kɛsɛ 7 anaa posters a wɔakyerɛw da 1–7 so
- ☐ Ɛkwan a ɛyɛ foforo ma wɔn a wɔbɛgu so wɔ ho

Agorɔ: Abɔdeɛ Nsem

- ☐ (Sɛnea wopɛ) Signs a wɔakyerɛw da 1–6 so
- ☐ Kwan a wobetumi de apaw nɔmba no kɔkɔɔ (tɛ sɛ kaad anaa die [dice])

Nketenkete Kuw Nhwehweṃu 1

Mmere: Minit 15

Kye abodin kókó ne aduan kakra. Fa dwumadi baako pe a edi so yi ye ho, bere a mmofra no redidi wón aduan.

Mfiase

Hye mmofra no mu bio na ka wo din, na ka se wo ne wón nketenkete kuw sohwefo afe yi. Ka se w'ani gye ho paa se waba ha.

“Ha yebeye anigye, yebɛnya adamfo foforo, na yebɛsua nneɛma a eye nwonwa. Ma yɛmfi ase na yɛnto yɛn ho nka — yɛbɛka yɛn din ne biribi anigye ho fa yɛn ho ho — se abode a wope paa, kola, anaa aduan a wope paa. Meka me de kan!” (Ka wo din ne wo ho nsem anigye no).

“Enne ma yɛmfi ase na yɛnhu yɛn ho yiye!”

Kyere Na Tie

Potee 1

Bisa mmofra no se wɔmfa wón “anigye ne ahohiahia” (nee eye wón anigye ne nea eye wón yaw) a ebae da yi anaa nnansa yi mu ka.

Potee 2

Bisa mmofra no se wɔnnye wón ho nsakrae senea wote nka nne de “Sen W'ahooden?” kyereṃmu ho mfonini a ewo so.

Mpae Mmuadadi

Boa mmofra no se wɔmfa wón mpae ho nsem bema wo. Sohwefo anaa obaako pe betumi abo mpae ma kuw no nyinaa, anaa sohwefo betumi akanyan wón baanu baanu se wɔmfa wón ho mpae mmo wón ho.

Asemmisa Mfiase

“Mepɛ se mibisa mo asemmisa a eye anigye:

- **Abode ben na wope paa?**

Ebeye abode kese anaa ketewa, wuram, anaa mpo a ewo po mu. Mma w'adwene nhye ho kakra, na se wotumi a, ma wo nsa so na ka!”

Ma mmofra no mmo wón nsem. Fa nea woka bi mu ye anigye se:

“Ei, me nso mepɛ tigyere!” anaa “Eye anigye se yehwe penguin, anaa?”

Dwumadi: M'abode a Mepɛ Paa

Nneɛma a Wope:

Krataa, baako potee obaako, Kolo (crayons) anaa mpena nsem (markers)

Kye krataa ma obiara na ma won nyinaa nsesa abode a wope paa ho mfonini.
Ebetumi aye mmoa fie anaa mmoa a wowa wuram.

Dwumadi: Mframa Ho Nsusuanso

Asemfua Titiriw: *Boa mmofra no ma wote ase se nnipa ye Onyankopon animdefo (Genesis 1:26–27) de mframa anaa mfonini ye adwuma se wohnu senea nsusuiye ye.*

Nneema a Wope:

Mframa (mirror), Wobetumi de wo fon mfonini anaa kamera so mfonini ye adwuma se mframa nni ho.

“Me wo biribi a eye anigye paa a mekyere mo nne — mframa!”

- **“Den na wuhu bere a wohwe wo ho wo mframa mu?”** (Ma won mmuae se, “Me anim,” “M’ani,” “Me anigye.”)

“Aane! Mframa kyere nea e da ne anim. Etumi kyere mfonini, na etumi nsusui kanea. Ete se nea mframa ka se, ‘Eno ne senea w’ani te!’”

Akwan mmoa: Mfonini ye mfaso senea yete nea yehwe no. Etumi ye mmoa anaa mmoa mfonini, anaa abode bi mfonini.

Ma mframa no nantew won nsa mu na obiara mfa aniso hwe ne ho kakra.

Bisa:

- **“Den na wuhu?”**
- **“Wuhu biribi a eye wo ho fe?”**

(Boa won se woka nea wohnu ho nsem, se m’ani, me kola, me anigye.)

“Eha na eye anigye: Bible ka se bere a Onyankopon baa nnipa, eye won se ne ho mfonini. Ene se yete Onyankopon ho perepere, na mmom yetumi nsusui ne suban bi — se do, adwumaye ne papa adwene.”

- **“Ehe na wope se yetumi kyere Onyankopon ho wo afoforo anim, senea mframa kyere yen anim?”**

(Boa won nsem se: yeda do adi, yeye adamfo papa, yeboa afoforo.)

“Se wuhu wo ho wo mframa mu, kae se Onyankopon ye wo titiriw. Do wo se wunsusui ne ho senea mframa nsusui w’anim. Woye ne yeade pa, na do wo paa!”

Dwumadi a Wobetumi Aye Ho: Mmoa Charades

“Yerebeye agoro a eye anigye a wofre no Mmoa Charades! Obiara benya ne bere se beye ne mmoa a ope paa, na yen a aka no behwehwe senea eye. Nnkae biara, mmere mpo, gyina mu na yeye ho nko! Se yete ase a, beka yen mmoa ho asem se aden na wope no.”

Ma mmofra no nyinaa nsore ba anim (anaa won gyina won beae) na wonnye won mmoa no mu ho nsentitiriw a ekyere senea ete. Wubetumi aka won mmoa no asem akyere won wosusui se woye — (Sampol: gyata,akra, kraman,asono, kokosua, nantwi, abodwese,owa,okoto).

Ma kuw no nyinaa mpotam guess no. Ma won nyinaa hye mo nkuran na mo ho ntew se agoro no ye anigye.

“Wow! Onyankopɔn bɔɔ mmoa a eyɛ nwonwa paa, anaa? Wunnim sɛ wɔ Bible nhoma mfiase pɔtee mu no, yɛsua senea Onyankopɔn bɔɔ biribiara? Enyɛ mmoa nkutoo, na mmom asoro, asase, po, na yen nso! Nnɛ yɛbɛkenkan senea biribiara fii ase na yɛɛsua Onyankopɔn tumi ne adwumayɛ ho.”

Kuw Kɛse

Mmere: Minit 10–15

Ma mmofra no akwaaba wɔ Crossroads na ka sɛ w'ani agye sɛ wɔaba nnɔnhwere yi.

Respect 3 R's

Kyerɛ nea wopɛ sɛ mmofra no yɛ de ma woyɛ nhyiamu ho anigye:

“Ha wɔ Crossroads, yɛwɔ nsem anigye wɔ nhyehyɛ mu ma nnɔnhwere biara. Me pɛ sɛ mekyerɛ mo nea yɛbɛyɛ bere biara a yɛhyia! Bere biara a yɛbɛhyia no, yɛbɛfa mmɛrɛ anigye anan so: Nketenkete Kuw, Kuw Kɛse, Agorɔ, na yɛbɛwie wɔ Nketenkete Kuw bio.

Eho nyinaa yɛde bɛboa yɛn sɛ yɛnya adamfo, yɛnyini wɔ gyidi mu, na yɛyɛ anigye.”

Akwan mmoa: Boa ma wɔn atenase wɔ mfiase, *ɛwɔ akwan bi a wubetumi afa so kanyan mmofra no nsusui bere a worefi ase. Wubetumi apaw baako, abien, anaa nyinaa — ɛyɛ wo ara pɛ.*

Nhwɛso Fie

“Hena ne Yesu?” — bɔ ne mmuae

Mpae mfiase: “Onyankopɔn, meda wo ase sɛ...”

(Kae wɔn sɛ wɔbɔ mpae ma nneema a Onyankopɔn bɔɔ a wɔda no ase — sɛ mmoa fie, nnua, mmepɔ, nsutɔpɔ, ɔsoro, ne nea ɛkeka ho.)

M'Onyankopɔn — Dwom mfiase (toa)

Mpae Mfiase

Ka kyerɛ mmofra no sɛ sɛ wɔto wɔn ani gu fam na wɔde wɔn nsam bɔ mu a, ɛboa wɔn ma wɔn adwene si asem no so na wɔnyɛ wɔn a wɔaka ho hintidua.

“Akwaaba, adamfo! Nnɛ, yɛrɛkɔ akyire wɔ Bible mfiase — bere a Onyankopɔn bɔɔ biribiara.

- **W'aborɔyɛ biribi a w'ani gye ho pii anaa?**
- **Ebetumi ayɛ adwuma, dan, anaa mfonini a wokyerɛ?”** (Ma wɔn mmuae).

“Ma yɛnsua sɛnea Onyankopɔn bɔɔ wiase nyinaa ne nea ɛwɔ mu!”

Pɔtee 1: Abɔde No Wɔ Nneyɛ Mu

Paw mmofra 7 sɛ wɔnyɛ da biara a Onyankopɔn bɔɔ no ho nnwuma. Ma obiara yɛ akwan anaa ɔdɔm nhyeso ma da a wama no.

Bue wo Bible na kenkan Genesis 1 bere a mmofra no yɛ nnwuma no. Wubetumi de nea edi akyiri yi (Genesis 1 tiatia) kyere wɔn.

Ma mmofra no nyinaa yɛ wɔn a wɔyɛ da biara ho nnwuma no.

Da 1:

Sohwefo: **“Da a edi kan no, Onyankopɔn ka sɛ, ‘Ma ɔsɔre!’ Na den na ebeyɛ?”**

Ɔba a wama no Da 1 no yɛ ne nnwuma, na kuw no nyinaa di akyi.

Da 2:

Sohwefo: **“Da a ɛto so mmienɔ no, Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro na ɔkyekyɛ nsu mu.”**

Ɔba no yɛ ne nnwuma, na kuw no nyinaa di akyi.

Da 3:

Sohwefo: **“Da a ɛto so mmiensa no, Onyankopɔn bɔɔ asase, po, ne nnua.”**

Da 4:

Sohwefo: **“Da a ɛto so nan no, Onyankopɔn bɔɔ owia, ɔsram, ne nsoromma.”**

Da 5:

Sohwefo: **“Da a ɛto so num no, Onyankopɔn bɔɔ anomaa ne abɔde a wɔwɔ nsu mu.”**

Da 6:

Sohwefo: **“Da a ɛto so nsia no, Onyankopɔn bɔɔ mmoa ne nea ɛho yɛ titire — nnipa! Ɔbɔɔ yɛn sɛ ne ho mfonini.”**

Da 7:

Sohwefo: **“Da a ɛto so nson no, Onyankopɔn gyee ne ho fii n’adwuma mu, na ɔhyiraa no ma eyɛ da ahomegye.”**

Ma wɔn nyinaa bɔ mpae **“Na eyɛ papa koraa!”** na momfa nsa to wɔn ho.

Pɔtee 2 – Ɔkyerekyerɛ Bere: Abɔde Ho Asem

Nneɛma a Wopɛ:

- ☐ Kanea ketewa (anaa fon kanea)
- ☐ Asanka a nsu wɔ mu
- ☐ Mmoa nneɛma ketewa (toy animals)
- ☐ Mframa (mirror)

Fa nneɛma yi boa mmofra no ma wɔhunu nea Onyankopɔn bɔɔ da biara. Sɛ da biara wie a, ma mmofra no san ka nea Onyankopɔn bɔɔ no.

Wubetumi asan akɔ da abɔde no ho mpen pii, na wode mmofra foforo baako beboa wɔ nneɛma no ho. Wubetumi nso akɔ Genesis 1 mu na wakɔka mmofra 7 sɛ wɔbeyɛ da biara ho dwuma de nneɛma no boa wo.

Da 1:

Onyankopɔn bɔɔ kanea. (Fa kanea no hyɛn).

“Onyankopɔn ka sɛ, ‘Ma ɔsɔre!’ Na kanea bae.”

Da 2:

Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro. (Fa wo nsa kyere ɔsoro na kyere asanka nsu no).

“Onyankopɔn kyekyɛ nsu mu na ɔyɛ ɔsoro a ɛwɔ soro.”

Da 3:

Onyankopɔn bɔɔ asase, nsuo ne nnua. (Kyerɛ fam).

“Onyankopɔn ma asase no bae na ɔhyɛ nnua sɛ wɔnyini.”

Da 4:

Onyankopɔn bɔɔ owia, ɔsram, ne nsoromma. (Kyerɛ ɔsoro sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ owia ne nsoromma).

“Ɔyɛ owia ma awia ne ɔsram ne nsoromma ma anadwo.”

Da 5:

Onyankopɔn bɔɔ anomaa ne abɔde a wɔwɔ nsu mu. (Fa abɔde anomaa anaa nsu mu mmoa ketewa).

“Ɔma ɔsoro ne nsuo nyinaa yɛ nkwa a ɛyɛ mmerɛw!”

Da 6:

Onyankopɔn bɔɔ mmoa a wɔwɔ asase so ne nnipa. (Kyerɛ mmoa ketewa na mfram).

“Onyankopɔn bɔɔ mmoa na akyire no ɔyɛ nea ɛho yɛ titire — nnipa! Ɔbɔɔ yɛn sɛ ne ho mfonini.”

Da 7:

Onyankopɔn gyee ne ho fii adwuma mu.

“Wɔyɛ adwuma no wiee no, Onyankopɔn gyee ne ho fii mu. Nea ɔbɔɔ no nyinaa yɛ papa!”

“Onyankopɔn na ɔbɔɔ wiase ne biribiara a ɛwɔ mu — w’ankasa ka ho! Ɔɔɔ wo paa. Ma yɛmfa yɛn mpae nkamfo Onyankopɔn sɛnea ɔyɛ yɛade no.”

Mpae To Mu

“Agya Nyankopɔn, yɛda wo ase sɛ wokyerɛ wiase ne nea ɛwɔ mu nyinaa. Yɛda wo ase sɛ wokyerɛ yɛn sɛ yɛyɛ wo ho mfonini. Boa yɛn ma yɛbɛhwɛ nea wokyerɛ no so yie na yɛadi w’akyi. Amen.”

Nketenkete Kuw Nhwehwemu 2

Mmere: Minit 20–25

Ka Asem Titiriw No Bio: Onyankopɔn na ɔbɔɔ biribiara, na ɔyee me ne wo se yeye ne tebea.

Ka kyere mmofra no:

- **“Onyankopɔn yee nneema anwonwade pii!**
- **Se wubetumi aye abɔde bi a Onyankopɔn yee no, deen na wobere se woye, na aden?”** (Ma mmofra no mmuae.)

Kenkan anaa fa Genesis 1:26–27 tiaa kyere won:

“Onyankopɔn kae se, ‘Ma yennyee nnipa se yen ho.’ Enti Onyankopɔn yee nnipa — mmarima ne mmea — se ne ho mfonini. ɔyee yen titiriw, na ɔɔɔ yen paa.”

Bisa won:

- **“Den ne se yete se Onyankopɔn?”** (Fa nhweso a wɔtumi ase kyere — yetumi ɔɔ obi senea Onyankopɔn ɔɔ yen, yetumi kye mpaeɔ senea Onyankopɔn kye yen.)

“Ekyere se yetumi ɔɔ, yetumi ye papa, yetumi boa afoforo, na yetumi ɔɔ nneema — senea Onyankopɔn ye.”

- **“Aden nti na Onyankopɔn bu nnipa fe sen nea ɔyee a aka?”**

“Onyankopɔn ɔɔ nsoromma, mmoa, ne nnua, nanso nnipa nkutɔɔ na ɔyee se ne ho mfonini. Eye anwonwade paa!”

- **“Senea ben na yetumi kyere afoforo Onyankopɔn ho?”**
“Yetumi kyere ɔɔ, kye, ye papa, boa afoforo.”

Dwumadi: Mframa Ho Nsusuanso

Nneema a Wope:

Mframa (mirror)

Fa mframa ketewa ma kuw no mu. Bere a ɔbaako pe rehwe ne ho wɔ mframa mu no, bisa no:

- **“Dɛn na wuhu? Dɛn na ɛma woyɛ titiriw?”** (Boa wɔn sɛ wɔka nsem a ɛyɛ wɔn ho fɛ — sɛ, “Mahu me anigye,” “Mahu obi a Onyankopɔn dɔ.”)

“Efisɛ yeyɛ Onyankopɔn ho mfonini, yɛnsusui no (fa mframa no ma wɔhunu). **Nnipa yɛ abɔde a ɛnni ne nyansa — yeyɛ Onyankopɔn de, na ɔbɔɔ yɛn sɛ yɛne no bɛda abɔ.**

Sɛnea mframa nsusui w’anim no, saa ara na yetumi nsusui Onyankopɔn ɔdɔ ne papa ma afoforo. Onyankopɔn yɛɛ obiara yɛn titiriw, na ɔpɛ sɛ yɛda ne dɔ adi wɔ wiase.”

Akwan Mmoa: Sɛ mmofra no yɛ ketewa a, fa mframa no boa wɔn sɛ wɔhunu wɔn ho sɛ “titiriw.” Nhyehyɛ: **“Hwɛ wo ho wɔ mframa mu. Onyankopɔn yɛɛ wo titiriw, sɛnea ɔyɛ ne ho.”**

Fa nhweso a ɛyɛ nkɔmɔ kyɛ: **“Sɛ woyɛ papa kyɛɛ adamfo a, ɛtɛ sɛ nea woda Onyankopɔn ho adi.”**

Hye nkɔmɔ no tiawa na ma obiara mfa ho. Sɛ obi ka sɛ, “Onyankopɔn yɛɛ me titiriw!” ka sɛ, **“Aane, ɔyɛɛ saa!”**

Dwumadi: Twa Onyankopɔn Yeade Ho Mfonini

Nneɛma a Wopɛ:

Krataa, baako pɔtee ɔbaako, Mpena nsem (markers)

Kyɛ krataa ne mpena nsem ma obiara. Bisa wɔn sɛ wɔntwa biribi a ɛwɔ abɔde mu a ɛkyɛɛ Onyankopɔn nyansa ne n’adwumayɛ — sɛ mmoa, nnua, owia, anaa wɔn ho ara.

Sɛ wɔn wie a, ma obiara nkyɛɛ nea ɔtwaa ne ka adɛn nti na ɔpaw no. Boa wɔn nsusui, na fa nea ɔtwaa no ka kyɛɛ abɔde ho nsem. Nhyehyɛ: “ɛnye anwonwade sɛ Onyankopɔn bɔɔ mmoa bebreɛ?” “Nea Onyankopɔn bɔɔ nyinaa kyɛɛ sɛ ɔyɛ papa ne tumi wɔ ho.”

“Nea Onyankopɔn yɛɛ nyinaa yɛ anwonwade, na ɛkyɛɛ sɛ ɔyɛ kɛsɛ. Sɛnea nea mowɔ no tɛ, Onyankopɔn yɛɛ MO nso de ɔpɛ titiriw!”

Dwumadi: “Heads Up” (Bɔade Ho)

Nneɛma a Wopɛ:

Krataa a wɔatintim (Printout 1)

Krataa no biara wɔ da abɔde no ho din ne mfonini tiaa:

- **Da 1** – Kanea ne Sum
- **Da 2** – Osoro ne Nsu
- **Da 3** – Asase, Po, ne Nhua
- **Da 4** – Owia, Osram, ne Nsoromma
- **Da 5** – Anomaa ne Nsuyam Mmoa
- **Da 6** – Mmoa ne Nnipa
- **Da 7** – Ahotee

Sɛnea Wɔbɛyɛ Agorɔ No: Obiara bɛgyina ne bere mu, ɔde krataa no bɛma ne tirim so a ɔnnhwɛ. Ma bere 1–2 minit. Sɛ bere no twa a, obi foforo bɛfa ne beae.

Kuw no a aka bɛma nsem a ɛboa ɔba no ma ɔbɛhunu nea ɛwɔ ne krataa no so. Wɔrentumi nka din pɛpɛɛɛ.

Nhwɛso: Sɛ krataa no wɔ “Owia” a, nsem betumi ayɛ:

- “Ehyerɛn wɔ osoro!”
- “Ema yɛnya ahuhude ne kanea!”
- “Wɔbɔɔ no da a ɛtɔ so nan!”

Sɛ ɔba no guess no pɛ a, ɔnya krataa no sɛ nsem biako. Sɛ ɔnntumi nyɛ a, ɔde bɛma ma wɔn so. Fa ɔba foforo na ma no bere.

Bisa mmofra no:

- **“Bɔade bɛn na ɛyɛ wo anwanwadvuma sen nea wutumi hwɛhwɛ no?”**
- **“Adɛn nti na wususuw sɛ Onyankopɔn yɛ nneɛma wɔ ɔkwan pɔtɛɛ mu?”**
- **“Sɛnea abɔde no te no, ɛyɛ dɛn na ɛkyɛ Onyankopɔn tumi ne ɔɔ?”**

Nketenkete Kuw Nhwehweamu 3

Mmere: Minit 10–15

Dwumadi: Senea Metumi Ada Onyankopon Ho?

Ma abofra biara *Printout 2*, krataa a eye mframa ahyen.

“Yeeasua se yeye Onyankopon ho mfonini, na ekyere se yetumi kyere afoforo senea Onyankopon te. Momma yensusuw okwan a yetumi fa da Onyankopon adi wo nna a ereba yi ho. Wo wo mframa no so, twere anaa see kwan baako a wubetumi ada odo, ayamee, anaa odehu adi — perepere senea Onyankopon ye.”

Nhweso a ebeboa won:

- “Meboa me maame wo se meye adee ho fi.”
- “Meka nsem pa akyer me nnamfo.”
- “Mekye me mpaboa akokobo.”

Se wowie a, ma abofra biara kye ne nsusuwii no kyere kurow no mu, se wope a.

Akokobo a eboa: Se mmofra ketewa no de, fa mframa di dwuma boa won ma wohunu won ho se “nea eye ptee.” Se nhweso: **“Hwe wo ho wo mframa mu. Onyankopon yee wo ptee, senea Ono ara te!”**

Fa nsem a eye nokware a ewo nkwa mu ma won: **“Se woye papa kyere w’abamfo a, ete se nea wokyer won senea Onyankopon te.”**

Ma mmuae no ntew na ye mmere, na hye won nkuran ma woka ho. Se nhweso: se woka se, “Onyankopon yee me ptee!” ka se, **“Aane, Oye wo ptee!”**

Mmuae Ne Nsusuwii

“Osram yi, mep se wope kwan baako a wubetumi ada Onyankopon odo, papa, anaa kyeye adi. Ebetumi aye se wuboa w’abamfo, ye papa kyere obi, anaa da Onyankopon ase se oye nneema fefe. Se yehyia bio a, yebekye nea yeye no!”

Yeye Onyankopon ho mfonini ye ptee! Osram yi, momma yenkae se yetumi kyere afoforo senea Onyankopon te wo yen nneyee, nsem, ne odo mu. Yetumi da Onyankopon adi baabiara a yeko!”

- Tintiw verse no na atintim no. Sua verse a ewo saa adesua yi mu (Adiyisem 4:11a).
- Hwe Mmere Verse Agoro Nsem no mu.

- Bɔ mpae ne asuafo no na gyae won ma wɔkɔ.

Agoro

25 Minit

Agoro: Abodee Hwehwe

Asemti: Boa ma mmofra no kae abodee nnansa so da wo hwehwe nneema a eda ho adi.

Nneema a Wchia:

- ☐ Si stations anaa sie nneema a eda da biara ho adi:
- ☐ Flashlight (ma kanea)
- ☐ Bowls a wode nsuo (ma osoro)
- ☐ Mmerew mmoa (ma abodee mmoa)

Sene a Wobeye:

- Kyε mmofra no ako akuw mu.
- Ma won krataa a wokyere da a woye abodee no ne nneema a eda ho adi.
- Se wahunu nneema no a, wode bebɛre wo na wobeka nea Onyankopɔn yee da no so.

Nsem a efa Nhoma no ho: Boa ma mmofra no kae abodee nhyehyee ne nea eda so.

Agoro: "Eye Pa" Abodee Freeze Dance

Asemti: Kanyan anigye a abodee de bae wo mmere mu.

Nneema a Wchia:

- ☐ Nnwom a wobeto

Sene a Wobeye:

- To nnwom na ma mmofra no nsɔre agyigye.
- Se nnwom no gyae a, frɛ da bi a abodee yee.
- Mmofra no begyina mu wo pose a eda da no ho (see: wiee nsa ma kanea, anaa flap se akoko ama da 5).
- Se woye nokware pose no a, frɛ, "Eye Pa!"

Nsem a efa Nhoma no ho: Boa ma mmofra no tena agyigye so na woka abodee asem no ho nsem bio.

Agoro: Abodee Cup Stack

Asemti: Mmofra no beye adwuma bom se wobesɔre nkuto no wo abodee da nhyehyee mu.

Nneema a Wchia:

- ☐ Plastik nkuto a wɔkyerew da no ho nneema so (Kanea, Ɔsoro, Nua, ne nea ekeka ho).
- ☐ Timer anaa stopwatch

Senea Wɔbeyɛ:

- Kyɛ akuw mu anaa ma obiara yɛ faako.
- Kyerɛ wɔn abɔdeɛ da no mu nneema kakra.
- Hyɛ timer ase. Mmofra no bɛsɔre nkuto no wɔ nhyehyɛ a efata (Da 1–7).
- Sɛ wɔwie a, wɔka, “Eye Pa!” Hwɛ sɛ nhyehyɛ no yɛ pɔtee.

Akenkan a Wɔbeyɛ Bio:

- Speed Round: Hwɛ wɔn bere mu na hu nea ɔyɛ ntɛm.
- Memory Challenge: Ma wɔn 30 seconds sɛ wɔbɛhwɛ nhyehyɛ no ansa na wɔsɔre.
- Cooperative Play: Mmarima nyinaa beyɛ bom na wɔbɛsɔre.

Nsɛm a ɛfa Nhoma no ho: Boa ma mmofra no kae abɔdeɛ da nsɛm no mu nhyehyɛ ne ne ho hia.

Agorɔ: Abɔdeɛ Sɔre-sɔre

Asemti: Boa ma mmofra no kae na wɔka nsɛm a Onyankopɔn yɛ da biara ho.

Nneema a Wchia:

- ☐ Nsenkyerɛnne kɛsɛ anaa mfonini a ɛda da biara ho adi (Da 1: Kanea, Da 2: Ɔsoro, ne nea ekeka ho).
- ☐ (Senea wɔpɛ) props tɛ sɛ flashlight, mmerew mmoa, anaa scarf kɔkɔɔ.

Senea Wɔbeyɛ:

- Kyɛ mmofra no akuw 7 mu.
- Ma akuw biara da a ɛwɔ abɔdeɛ no.
- Senea da no hyɛ ase no, akuw biara bɛda ho adi wɔ nea Onyankopɔn yɛ no ho.
- Wɔakɔfa nyinaa akɔso a, wɔbɛsɔre nhyehyɛ mu ma wɔde beyɛ “creation chain.”
- Wɔwie a, wɔbɛka bom sɛ, “Eye Pa!”

Nsɛm a ɛfa Nhoma no ho: Boa ma mmofra no yɛ bom, yɛ kreatif, na wɔka abɔdeɛ ho aɛm wɔ nhyehyɛ mu.

Agorɔ: Abɔdeɛ Nhyehyɛ Relay

Asemti: Boa ma mmofra no kae abɔdeɛ nhyehyɛ wɔ wɔn ho agorɔ mu.

Nneema a Wchia:

- ☐ Kaad anaa posters kɛsɛ 7 a wɔkyerew Da 1–7 so
- ☐ Open space ama wɔn a wɔrebɔ agorɔ no

Senea Wɔbeyɛ:

- Kyɛ mmofra no akuw mu.
- Sie kaad no wɔ akyirikyiri.

- Obiara fi akuw mu bekofa kaad ba.
- Akurakuw no besore kaad no wo nhyehyee patee mu.
- Akuw a owie ntem ne patee no ye nkonim.

Nsem a efa Nhoma no ho: Boa ma mmofra no kae abodee nhyehyee no wo ntem, repetition, ne teamwork.

Agoro: Abodee Freeze Tag

Asemti: Boa ma mmofra no kae nea Onyankopon yee da biara wo tag agoro mu.

Nneema a Wchia:

- ☐ Enye hia nneema biara

Senea Wobeye:

- Fa obaako ye "It" a obekyere afoforo.
- Se obi ye kyere a, obegyina mu na oka nea Onyankopon yee (see: "Nnua!" "Mmoa!").
- Obi foforo betumi akokyere no se oka nea Onyankopon yee foforo.
- Agoro no to ho kosi se won nyinaa ye kyere anaa bere asa.

Nsem a efa Nhoma no ho: Boa ma mmofra no de won nsem ne won ahokyerε beka abodee ho nsem wo anigye mu.

Agoro: 4 Corners – Abodee Nsem

Asemti: Boa ma mmofra no sua nea Onyankopon yee da biara wo mpotam anigye mu.

Nneema a Wchia:

- ☐ (Senea wope) Signs a wakyerεw da 1–6 so
- ☐ Kwan a wobetumi de apaw nomba no kɔkɔ (kaad anaa die)

Senea Wobeye:


- Kyere nsore da a εda nsore biara ho (corners).
- Obiako gyina mfinimfini a wabo ne ani gu so.
- Obiako frε nomba (see: "Da 3!"). Won a wɔwɔ ho no pue.
- Ansan na agoro no akɔ so bio no, kyekye nea Onyankopon yee da no ho asem.
- Toa so kosi se obiako nko ara aka.

Nsem a efa Nhoma no ho: Boa ma mmofra no ye adwuma wo won ho, suaa abodee ho nsem bio, na ka ho nsem wo agoro mu.

Prentwete 1.1


DA A ƐDI KAN – ABRABO:

Hann




DA A ƐTO SO MMIENSA – ABRABO:

Ɔsoro ne Nsuo




DA A ƐTO SO MMIENSA – ABRABO:

Asase, Po, Nnuboa




DA A ƐTO SO NAN – ABRABO:

Owia, Ɔsram, Nsoromma




DA A ƐTO SO NUM – ABRABO:

**Nnomaa ne Nsuo mu
mmo**



DA A ƐTO SO NSIA – ABRABO:

Mmoa ne Onipa



DA A ƐTO SO NSON – ABRABO:

Nhome



Prentwete 1.2

